

Setswana

Kgato

2

Mmutla wa mathajana



Joy Gugulethu Nkukwana



Ditlhaka tse dišwa

nn, rr

Mmutla wa mathajana

Setswana

Kgato 2

ISBN: 978-1-77981-527-9

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Joy Gugulethu Nkukwana

Moranolodi: Kedibone Tladi

Motshwantshi: Elizma Meyer

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.

Mmutla wa mathajana



Joy Gugulethu Nkukwana

Ntlo ya nkoko e gaufi le sekgwa. E na le tshingwana ya merogo e batho ba e eletsang. Fa gaufi le sekgwa, go ne go nna Mmutla wa letshwenyo. Mmutla o rata go tsamayatsamaya mo tshingwaneng ya merogo ya ga Nkoko. Nkoko o ne e na le dinawa, digwete le dijalo tse di monate.





Nnolo e ne e le tsala e kgolo ya ga nkoko.
O sala Nkoko morago fa a nosetsa dijalo.
Morago ga go dira mo tshingwaneng fa
letsatsi le wela, Nkoko le ntša Nnolo, ba ne
ba ya gae. Nkoko o ne a apaya merogo, ba
ja mme ba robala.

Mo bosigong fa nkoko le Nnolo ba ne ba robetse, Mmutla o ne a nanarela mo tshingwaneng ya merogo. A epa mosima go tloga mo sekgweng go mo tshingwaneng ya ga nkoko. O ile a nanara ka bonya go netefatsa gore ga go ope yo a mmonang.

Tlole, tlole, tlole, mo godimo ga khabetšhe.

A loma!

Tlole, tlole, tlole, mo godimo ga segwete.

A loma!

Tloletlole, tlole, mo godimo ga tapole

A loma!

Fa e sena go iphepa, asia!





Mo mosongo o latelang, nkoko a lemoga fa digwete le ditapole di epegilwe le makala a dinawa a robegile a jelwe.

O ile a gakgamala gore a ke motho, kgabo kgotsa eng e e ka dirang jalo.

O ile a aga legora go dikologa tshingwana. Mo bosigong joo a notlela heke ka lloko. Nnolo yone, e ile ya robala ka fa ntle go tlhokomela tshingwana. Nkoko ene a nna gaufi le fensetere go reetsa se se ka tsenang mo tshingwaneng.

A nna foo sebaka a be a thulamela go se sepe.

Fa a tsoga mo mosong, a bona heke e sa bulega. Dilo di ne di siame. O ne nosetsa tshingwana Nnolo a mo setse morago.

Bosigong joo, Nnolo ya robala ka fa ntlung gonne legora le ne le sireleditse tshingwana.





“Go a gakgamatsa Nnolo, merogo e jelwe gape. Nkoko o ile a dikologa tshingwana go bona fa lerako le segilwe mme a se bone sepe. Fa a ntse a akanya ka ga se, a lemoga fa go na le lerobanyana magareng ga kota le legora. Fa a lebaleba, a bona mosima o mogolo o o boteng jo bo ka tsenang Nnolo.

Nkoko o ne a makatsa ke gore ke eng se se jang merogo. A ke katse kgotsa ntša? Fela dintša le dikatse ga di je merogo e metala ebile ga di tsene mo mesimeng. A e ka nna kgatlampane? O ne a se na bonnete.

Nkoko o ile a akanya thata mme ga se nne le karabo gonne se ne se diragala bosigo.

A e ka nna nonyane? Go itse mang? Nnyaya, marubisi a nna mo ditlhareng, a dira modumo ebile ga a epe mesima.

A akanya gore e ka bo e le mang.

“Ruri ke Mmutla, Nnolo! Ke yona phologolo e le nosi e e ka lekanang mo mosimeng oo ebile e rata merogo.”

Nkoko o ne a bua le Nnolo e kete o tlaa mo araba. ”Hau! Hau! Nnolo a bogola ka boitumelo.





Nk oko o ile a loga leano la go beela Mmutla serai. O ne a bofa digwete di le pedi mmogo mme a di gokelela ka kgole mo leotong la ga Nnolo. E tlaa re fa Nnolo a ultwa kgole e gogega, atlolela Mmutla .



Gompieno Mmutla o ne a batla dijo thata. Ka jalo a se ke a leta bosio jaaka gale. Nkoko o ne a itirela tee fa Nnolo ena a athametse letsatsi. Mmutla a tlolatlolela gaufinyana le tshingwana. A bona digwete tse di monate di lekeletse mo kgoleng. A loma leoto la ga Nnolo mme a phamola digwete ka bonako. Nnolo o ne a maketse fela.

Niki o ile a tsoga, a bogola mme a lelekisa Mmutla.

Nkoko a sala Nnolo morago ka thobane. A taboga fa morago ga Nnolo fa Nnolo ena a taboga fa morago ga Mmutla. Mmutla o ne a batla mosima o o gaufinyana. Nnolo o ne a le fa morago ga Mmutla mme a mo loma mogatla. Mogatla wa ga Mmutla wa kgaola. Mmutla o ne a tseno mo mosimeng ka kutu ya.





Go tloga ka lona letsatsi leo, Mmutla a nna le mogatla wa kutu. Le gompieno, dintši di lelekisa bommutla. Bommutla ba sa ntse ba ja merogo. Fa o bona tshingwana ya merogo, itse gore bommutla ba gaufi.



Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tseweletsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemuriu Morwesi le digkabo
- Monwedi le dithuthuntswana
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa diKolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletse gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

